

02-08-2024

Primljeno: 22.07.2024				
Org. jed	Jed.klas.znak	Redni broj	Priog	Vrijednost
01	015	318		

Na osnovu člana 25, stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24), nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke br. #75423 od 02.07.2024. godine i donošenja Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 01-015/24-301/2 od 08.07.2024. godine.

OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA "MUZEJI" KOTOR sa sjedištem u Kotoru, ulica STARI GRAD KOTOR BR. 312, PIB: 02012669, Matični broj: 02012669, Broj računa: 510-4136-48, Naziv banke: CKB koga zastupa Dušica Ivetić, (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

„ARCHA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN PROIZVODNJA MUZEJSKE OPREME, D.O.O., sa sjedištem u AJDOVŠČINI, Ulica LOKAVŠKA ULICA 10, PIB: SI23469684, IBAN:SI56 6400 0990 1010 880, SWIFT:HKVISI22 Naziv banke: PRIMORSKA HRANILICA VIPAVA , koga zastupa Anita Petelin, (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**),

zaključili su

UGOVOR

o nabavci i isporuci

vitrina

Član 1

Predmet ovog ugovora je **nabavka i isporuka vitrina**, po sporvednom postupku jednostavne nabavke br. #75423 od 02.07.2024. godine i prihvaćenom ponudom pod šifrom 107185 od 04.07.2024. godine.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči u mjestu rada NARUČIOCA Opština Kotor, Perast., prema specifikaciji iz Ponude.
NARUČILAC se obavezuje da zvanično plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost ugovora iznosi bez PDV-a: **24.440,00 €** (slovima: dvadesetčetihiljadečetristotinečetdeset eura). PDV iznosi 5.132,40 € (slovima: pethiljadastotinutridesetdva eura i četrdeset centi)

Član 4

NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU, avansno 30% u roku 15 dana od dana zaključenja Ugovora i uredno dostavljene fakture, 70% nakon isporuke robe i uredno dostavljene fakture.

Narucilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti, na ziro racun Izvršioca SI56 6400 0990 1010 880, SWIFT:HKVISI22, koji se vodi kod banke PRIMORSKA HRANILICA VIPAVA.

ROK ISPORUKE

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku u roku od 90 dana od zaključenja Ugovora.

Ovlašćeno lice NARUČIOCA će izvrši kontrolu kvaliteta i količine isporučene robe, nakon čega će izvršiti ovjeru fakture.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
- U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

UGOVORNA KAZNA

Član 7

DOBAVLJAČ se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci robe iz člana 1. ovog Ugovora, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 8

DOBAVLJAČ garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Garancija na svu isporučenu robu iznosi 24 mjeseca od prijema robe.

DOBAVLJAČ garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koja se desila tokom transporta robe.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9

NARUČILAC se obavezuje da obezbijedi prostorije i uslove za isporuku ugovorene robe.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stava 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23).

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 12

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rešavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

STUPANJE NA SNAGU

Član 15

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovorenih strana.

za DOBAVLJAČA
Ovlašćeno lice
Anita Petelin


archa interim d.o.o.
Lokovška cesta 10, SI-5270 Ajdovščina, Slovenia



za NARUČIOCA
Direktorica
Dušica Ivetić

OJU MUZEJI KOTOR

Primljeno:	13.08.2024			
Org. jed	Jed. klas. znak	Poslani broj	Pašag	Vrijednost
		111		

 PREDNOSTNO Priority		FROM	Archa inženiring d.o.o. Anita Petelin Lokavska cesta 10 5270 Ajdovščina SLOVENIA		ADDRESS LABEL/NASLOVNICA May be opened officially	
Services are provided in accordance with the General Terms & Conditions.			Importer's reference (if any) (tax code/VAT no./Importer code)  7722532		Importer's telephone/fax/e-mail milos.vojinovic@kotor.me	
Detailed description of contents	Quantity	Net weight (kg)	Value (EUR)	For commercial items only		
				HS tariff number	Country of origin of goods	
DOCUMENTS	1	0,200	0,01		SI	
Total:	1	0,200	0,01	Postal charges/Fees:		
Category of item: ☐ Gift ☒ Documents ☐ Commercial sample ☐ Returned goods ☐ Sale of goods ☐ Other (please specify)				Office of origin/Date of posting:		
Explanation:				Sender's instructions in case of non-delivery ☒ Return to sender ☐ Treat as abandoned		
Comments (e.g.: goods subject to quarantine, sanitary/phytosanitary inspection or other restrictions):				I certify that the particulars given in this customs declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations.		
☐ License No(s) ☐ Certificate No(s) ☐ Invoice No(s)				Date and sender's signature 2.8.2024 		

02.08.2024 16:17 0,179kg 30493	5270 AJDOVŠČINA ***5,1600 EUR	 SLOVENIJA
UA 0035 1203 0 SI		
		

Weight:



Priority

TO

OJU MUZEJI KOTOR
g. MILOŠ VOJINOVIĆ
STARI GRAD KOTOR 312
85330 Kotor
MONTENEGRO

069397825